

*Osmo Bajrić,
Munir Talović,
Eldin Jelešković,
Željko Kovačević*

PROMJENE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM PROGRAMIRANOG TRENAŽNOG PROCESA KOD NOGOMETAŠA UZRASTA 14 DO 16 GODINA

Uvod

Poznata je činjenica da je nogomet po svojoj strukturi vrlo složena i kompleksna kineziološka aktivnost u kojoj uspjeh zavisi od uticaja velikog broja antropoloških osobina i sposobnosti, koje su međusobno povezane. Važnost uticaja pojedinih karakteristika i sposobnosti za uspjeh u nogometnoj igri je različit. Sigurno je da će bolje rezultate postići onaj pojedinac kod koga su ti odnosi optimalni. Svakako da u toj hijerarhijskoj strukturi značajno mjesto zauzima i morfološki status nogometara.

Morfološke karakteristike i njihov uticaj na uspjeh u nogometnoj igri bile su predmet većeg broja istraživanja, provedenih različitim postupcima i usmjereni prema vrlo različitim ciljevima (Arnold 1933, Wutscherk i Koh 1968, Momirović 1969, Elzner 1974, 1982, 1993, Aubrecht i sar. 1983, Hošek i Jeričević 1982, Mekić 1985, Jerković 1986). U najvećem broju tih istraživanja morfološke karakteristike su ispitivane na vrhunskim ili bar natprosječnim nogometara i to zajedno sa drugim antropološkim sposobnostima.

Međutim, danas se u oblasti nogometnog sporta sve više osjeća potreba za stalnim istraživanjem morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih nogometara naročito u periodu intenzivnog rasta i razvoja. Posebno je važno dobijanje naučnih informacija o mogućnostima transformacija morfoloških karakteristika mladih nogometara, kako bi se efikasnim postupcima uz uvažavanje razvojnih osobina mogli izazivati pozitivni transformacioni efekti. Neka novija istraživanja na populaciji školske omladine koji se ne bave nogometom pokazuju da pravilno programirani nastavni ili treningovi procesi doprinose i pomažu ukupnom pravilnom rastu i razvoju djece (Jašarević 2000, 2004; Bilić 2005; Skender 2004). Zbog toga je u procesu operacionalizacije veoma značajno da se odgovarajućim instrumentarijem prate efekti treningovih procesa u svakoj njegovoj fazi. Sve to prepostavlja relevantne informacije na temelju kojih bi se preciznije utvrdilo, prije svega, inicijalno stanje, a u daljem procesu i adekvatno praćenje efekata primijenjenih tretmana, jer se u cijelom postupku svi ovi procesi (dijagnoza, prognoza, operacionalizacija i evaluacija) temelje na konkretnom poznavanju stanja i mogućnosti svakog pojedinca. Kako se morfološke karakteristike smatraju veoma važnim faktorom za uspjeh u nogometnoj igri ovo istraživanje je usmjereno na praćenje nivoa transformacija pod uticajem programiranog treningnog rada (programa nogomet).

Predmet ovog istraživanja je da se utvrdi nivo parcijalnih i globalnih kvantitativnih promjena (razlika) morfoloških karakteristika. Cilj rada je utvrditi nivo transforma-

cionalih promjena morfoloških karakteristika pod uticajem polugodišnjeg programa nogometa kod nogometnika uzrasta 14-16.g.

Metode istraživanja

Uzorak ispitanika

Ovim istraživanjem obuhvaćen je uzorak od 137 nogometnika uzrasne dobi 14 do 16 godina sa prostora Srednjobosanskog kantona. Ispitanici su registrovani članovi sljedećih kadetskih ekipa: NK "Travnik" – Travnik, NK "Vlašić" – Turbe, NK "Iskra" – Bugojno, NK "Radnik" - Donji Vakuf, FK "Vitez" – Vitez, NK "Vitez" – Vitez, NK "Novi Travnik" Novi Travnik, NK "Lašva" - Dolac n/L (Travnik).

Svi ispitanici su podvrnuti ljekarskom pregledu i svi su bili klinički zdravi, bez izraženih morfoloških i lokomotornih oštećenja.

Uzorak varijabli

Za procjenu morfoloških karakteristika primijenjene su sljedeće varijable:

Varijable za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta

1. AVISTL Tjelesna visina 2. ADUŽNO Dužina nogu 3. ADUŽRU Dužina ruku

Varijable za procjenu transferalne dimenzionalnosti skeleta

1. ABIKRA Biakromijalni raspon 2. ADIJKO Dijametar koljena 3. ADIJSZ Dijametar skočnog zglobova

Varijable za procjenu cirkularne dimenzionalnosti skeleta i mase tijela

1. ATEŽTJ Tjelesna težina 2. AOPNAT Opseg natkoljenice 3. ASROGK Srednji opseg grudnog koša

Metode obrade podataka

Da bi se utvrđile parcijalne kvantitativne promjene odnosno parcijalni kvantitativni efekti programiranih trenažnih aktivnosti na morfološke karakteristike primijenjena je analiza rezultata T-testa za zavisne uzorke.

Da bi se utvrđile globalne kvantitativne promjene odnosno globalni kvantitativni efekti programiranih trenažnih aktivnosti na morfološke karakteristike primijenjena je diskriminativna analiza.

Rezultati i diskusija

Analiza rezultata kvantitativnih promjena koje je mogao usloviti primijenjeni program nogometova izvršena je tako što su prvo analizirani parcijalni kvantitativni efekti (promjene) za svaki primjenjeni test morfoloških karakteristika, posebno (T-test), a zatim su analizirane pod vidom rezultata diskriminativne analize, globalne kvantitativne promjene (efekti) u testovima morfoloških karakteristika.

Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena u morfološkim testovima (T-test)

Rezultati analize promjena (T-test) morfoloških karakteristika, prezentirane su u tabeli (1), u kojoj su prikazane aritmetičke sredine i vrijednosti (T-testa) za sve primjenjene varijable morfoloških karakteristika.

Na osnovu iznijetih vrijednosti aritmetičkih sredina (Mean) na početku i na kraju realizacije programa nogometa, te na osnovu značajnosti promjena (p) testiranih T-testom može se vidjeti da je primjenjeni program nogometa proizveo parcijalne promjene kod svih primijenjenih varijabli morfoloških karakteristika, a vrijednosti (T-testa) bile su značajne na nivou p=0,01.

Također, daljom analizom značajnosti promjena (p) testiranih (T-testom) može se vidjeti da su svi testovi morfoloških karakteristika koji su postigli određeni porast u finalnom mjerenu tj. na kraju realizacije programa u vrijednostima aritmetičkih sredina (Mean) postigli su pripadajući im koeficijent statističke značajnosti (p). Variable morfoloških karakteristika testirane T-testom koje su postigle pripadajući im koeficijent statističke značajnosti (p), time pokazuju da je u tim varijablama došlo do statistički značajnih promjena.

Na osnovu dobijenih parametara može se konstatovati da su dobijene značajne promjene (parcijalni transformacioni kvantitativni efekti), kod svih varijabli u morfološkom prostoru, kao rezultat primjenjenog programa nogometa.

Globalne kvantitativne promjene morfoloških karakteristika utvrđuje se u daljnjoj diskriminativnoj analizi.

Tabela 1: Rezultati T-testa u prostoru morfoloških karakteristika

| | Mean | Std.Dv. | N | Diff. | Std.Dv. | t | df | p |
|----------|----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|-----|-------------|
| AVISTL I | 1747,591 | 67,35579 | | | | | | |
| AVISTL F | 1758,832 | 63,51604 | 137 | -11,24088 | 37,21846 | -3,535103 | 136 | 0,000557691 |
| ADUŽNO I | 995,146 | 45,64465 | | | | | | |
| ADUŽNO F | 1003,285 | 45,36388 | 137 | 750,073 | 92,56354 | 94,84705 | 136 | 0 |
| ADUZRU I | 754,1314 | 35,66157 | | | | | | |
| ADUZRU F | 761,7883 | 36,66591 | 137 | 985,8029 | 50,38175 | 229,0219 | 136 | 0 |
| ABIKRA I | 380,8029 | 24,1438 | | | | | | |
| ABIKRA F | 388,3577 | 19,89965 | 137 | 1359,234 | 60,08845 | 264,7667 | 136 | 0 |
| ADIJKO I | 98,75182 | 4,311034 | | | | | | |
| ADIJKO F | 99,56204 | 4,129986 | 137 | 1648,029 | 66,32384 | 290,8409 | 136 | 0 |
| ADIJSZ I | 74 | 3,712063 | | | | | | |
| ADIJSZ F | 75,14599 | 3,547037 | 137 | 1672,445 | 66,31087 | 295,2076 | 136 | 0 |
| ATEŽTJ I | 628,1314 | 95,71471 | | | | | | |
| ATEŽTJ F | 639,927 | 83,72308 | 137 | 1107,664 | 74,57983 | 173,8389 | 136 | 0 |
| AOPNAT I | 496,9343 | 40,86495 | | | | | | |
| AOPNAT F | 500,146 | 37,60251 | 137 | 1247,445 | 69,66072 | 209,6012 | 136 | 0 |
| ASROGK I | 851,4234 | 61,61714 | | | | | | |
| ASROGK F | 858,6277 | 56,6383 | 137 | 888,9635 | 72,75386 | 143,0172 | 136 | 0 |

Diskriminativna analiza promjena morfoloških karakteristika

Na osnovu rezultata diskriminativne analize (tabela 2), može se vidjeti da program nogometa nije proizveo značajne globalne promjene u prostoru morfoloških karakteristika, a nije dobijena niti jedna statistički značajna diskriminativna funkcija. Ob-

zirom da nije dobijena statistički značajna diskriminativna funkcija niti na nivou 0,05 nema smisla ići u dalju interpretaciju rezultata dobijenih diskriminativnom analizom.

Jedina konstatacija koja se može izvući jeste da primjenjeni program nogometa u ovako relativno kratkom vremenskom intervalu nije mogao značajnije uticati na globalne kvantitativne promjene u prostoru morfoloških karakteristika.

Tabela 2: Rezultati diskriminativne analize primjenjenih morfoloških karakteristika

| Function | Eigenvalue | % of Variance | Cumulative % | Canonical Correlation |
|----------|------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | ,050(a) | 100,0 | 100,0 | ,218 |

| Test of Function(s) | Wilks' Lambda | Chi-square | df | Sig. |
|---------------------|---------------|------------|----|------|
| 1 | ,953 | 12,95 | 9 | ,163 |

Standardized Canonical Discriminant Structure Matrix

Function Coefficients

| | Function | | Function |
|--------|----------|--------|----------|
| | 1 | | 1 |
| AVISTL | -,205 | ADIJSZ | ,710 |
| ADUŽNO | -,278 | ABIKRA | ,667 |
| ADUŽRU | ,489 | ADUŽRU | ,476 |
| ABIKRA | ,631 | ADIJKO | ,432 |
| ADIJKO | ,143 | AVISTL | ,386 |
| ADIJSZ | ,698 | ATEŽTJ | ,337 |
| ATEŽTJ | -,547 | ASROGK | ,274 |
| AOPNAT | -,296 | AOPNAT | ,184 |
| ASROGK | ,467 | ADUŽNO | ,075 |

Functions at Group Centroids

| VAR00001 | Function |
|----------|----------|
| 2 | 1 |
| 1,00 | -,222 |
| 2,00 | ,222 |

Zaključak

Na uzorku od 137 mladih nogometnika uzrasta 14 do 16 godina sa prostora Srednjobosanskog kantona proveden je posebno definisani program nogometa u trajanju od 6 mjeseci sa ciljem da se utvrde parcijalne i globalne kvantitativne promjene (razlike) morfoloških karakteristika nastale pod uticajem primjenjenog programa.

Na osnovu rezultata T-testa za zavisne uzorke može se zaključiti da su dobijene statistički značajne parcijalne kvantitativne promjene (parcijalni transformacioni kvantitativni efekti), kod svih primijenjenih varijabli u morfološkom prostoru, kao rezultat primijenjenog programa nogomet-a.

Na osnovu rezultata diskriminativne analize može se vidjeti da program nogomet-a nije proizveo statistički značajne globalne promjene (globalne transformacione kvantitativne efekte) u prostoru morfoloških karakteristika, i nije dobijena niti jedna statistički značajna diskriminativna funkcija. Vjerovatno da primijenjeni program u ovako relativno kratkom vremenskom intervalu nije mogao značajnije uticati na globalne promjene u prostoru morfoloških karakteristika.

Dobijeni rezultati mogu biti od koristi nogometnim trenerima u kvalitetnijem praćenju i kontroli transformacionih procesa programiranjem sličnih trenažnih postupaka kao i uporedni pokazatelji drugim naučnim radnicima koji se bave istraživanjima ovog uzrasta nogometara.

Literatura

1. Bonacin, D.: Uvod u kvantitativne metode. Vlastito izdanje, Kaštela, 2004.
2. Elsner, B.: Trening mladih. Fakultet za šport, Ljubljana, 1993.
3. Jašarević, Z.: Nivo motoričkih sposobnosti u odnosu na obim svakodnevne kretne aktivnosti i morfološke odlike učenika 15-16 godina, Magistarski rad, Filozofski fakultet, Tuzla 2000.
4. Malacko, J., Popović D.: Metodologija kineziološkog antropolшкиh istraživanja, drugo izdanje, Leposavić, 2000.
5. Mekić, M.: Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata u situaciono-motoričkim testovima u nogometu. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1985..
6. Mikić, B., Talović M., Rađo I.: Biomehanička i strukturalna analiza kretanja u nogometu, Sarajevo, 2002.
7. Mikić, B., Talović M., Rađo I.: Trening nogometara, Mostar, 2003.
8. Mikić, B., Tanović, I., Begović, D.: Nogomet, planiranje i programiranje treningnog procesa, Tuzla 2006
9. Pavičić, I.: Nogomet za mlade, Zagreb, 2000.
10. Radosav, R.: Teorija i metodika fudbala, Fakultet fizičke kultrue, Novi Sad, 1990
11. Rađo, I., Wolf B.: Kvantitativne metode u sportu, Sarajevo, 2002.
12. Skender, N.: Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod uticajem sedmomjesečnog programa kod učenika III i IV raz. osnovne škole, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 2004.
13. Šoše, H.; M. Mekić, I. Rađo: Vodič za pisanje stručnih i naučnih radova u kineziologiji, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1998.

**PARTIAL AND GENERAL QUANTITATIVE CHANGES OF
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN FOOTBALL PLAYERS
14 TO 16 YEARS OF AGE**

The basic aim of the research was to determine the partial and general quantitative changes (differences) of morphological characteristics that developed as a result of a specifically programmed transformational procedure in the period of six months including 72 training units. This research work was carried out on the sample group of football players, 14 to 16 years of age (cadets), registered members of football clubs in the area of Srednjobosanski canton. The research applies a set of 9 variables of morphological characteristics for the evaluation of longitudinal, transverse and circular skeletal dimensionality and body mass.

The analysis of possible changes (differences) between the initial and final measurements of morphological characteristics has been performed using canonic discriminant analysis and T-test for dependent sample.

On the basis of obtained values of the T-test it has been established that there occurred significant positive changes (partial transformational quantitative effects) in all the variables applied in the field of morphological characteristics as a result of the applied football programme.

On the basis of obtained values of canonic discriminant analysis it has been established that the transformational programmed procedure (defined football programme) didn't result in any statistically significant general quantitative changes in the field of morphological characteristics, and that there occurred no significant discriminative function.

Keywords: Football players, football programme, morphological characteristics, T-test, canonic discriminant analysis

„Vijesti“, 5. oktobar 2009.

O transformaciji dogodine

Nikšić – Na Crnogorskoj sportskoj akademiji postignut je dogovor o organizaciji sedme međunarodne naučne konferencije i šestog kongresa Crnogorske sportske akademije, koji će biti održan pod motom "Transformacioni procesi u sportu". Konferencija će biti održana na primorju od 1. do 4. aprila sljedeće godine.

Priredivački odbor za pripremu skupova čine prof. dr **Milan Žvan** (Ljubljana), prof. dr **Duško Bjelica** (Podgorica), prof. dr **Izet Rado** (Sarajevo), akademik **Nikola I. Volksov** (Moskva), prof. dr **Pavle Opavski** (Beograd), prof. dr **Žarko Kostovski** (Skoplje), prof. dr **Branimir Mikić** (Tuzla), prof. dr **Zoran Milošević** (Novi Sad) i prof. dr **Mihail Sestakov** (Moskva).

Sv.M.